

**Vi lɔlɔ̄, vivisesenu dzadze la**  
 traduit de « Fils bien-aimé, pur objet de délices »

$\text{♩} = 80$

*mf*

1. Vi lo - lɔ̄, vi - vi - se -  
 2. Ke - ke - li ma - vo - ma -  
 3. To - me - ti si hea nu -

*p*

se - nu dza - dze la, Fo - fo la fe lo - lɔ̄  
 vo fe tso - fe la, Ma - wu - me - ye, si fe  
 vɔ̄ - wo - la - wo ve 'Me - gbe - to - vi, si wo -

*f*

fe ya - yra - nu Nè - tro zu a - me, 'ye  
 mo le ke - klém, Le wò ke - ke - li la  
 klä d'a - ti nyu Wò vu du - du, vu - do

*mf*

to wò - vo - sa me Mie - dze - si  
 nu, mié - gbo a - gbe 'Ye vi - vi -  
 si le di - dzim qaa, Klo - na, dea

lo - lɔ̄ ma - vo - ma - vo sia.  
 ti si le mía - fe dzi me.  
 xo - se - to yi ma - vo me.

4. Iduikokoe kpl'atsyððo ñ fe Tometi  
Mawu f'Alëvi, si keklë fo xlã,  
Xexea katã, ðea gbefã, wò ñutete ;  
Towòwo de ta 'gu le subowòm.